

NIKOLA RADIĆ

# STARE BIHAĆKE PORODICE

Izdavač:  
"GRAFIČAR" Bihać

Autor:  
Nikola RADIĆ - Babin

Recenzent:  
Mr. Fikret MIDŽIĆ

DTP:  
"GRAFIČAR" Bihać

Tiraž:  
500 komada

manjih privrednih kapaciteta u Bihaću. Sinovi mu Huse i Smail nastavili su očevu tradiciju bavljenja preradom ljekovitih trava.. Otvorili su vlastite biljne apoteke u Bihaću i Zagrebu.

Od ripačkih Čelikovića svakako treba spomenuti Seada, profesora na Mašinskoj školi u Bihaću i u zadnje vrijeme vrsnog poduzetnika. Ranije generacije pamte Esada Čelikovića, člana vojnog orkestra u Bihaću. Čelikovići su ugledna porodica. Tihe su naravi i vrlo kreativne prirode.

## ČERKEZI

Čerkezi su porodica svoje korijene nosi iz daleke Anadolije. Preci su joj došli među prvim vojnicima na nemirnu krajišku granicu. Mada su, u sklopu turske vojske, prošli Liku i Dalmaciju, nisu se vratili u svoju postojbinu. Bar nisu svi jer se jedna veća skupina ove porodice naselila oko utvrđenog grada Izačića. Čerkezi su svoje kuće podigli u naselju Prnjavor kod Izačića gdje ih ima i danas.

Prezime Čerkez dolazi od turske riječi kerges (u značenju veliki jastreb) U literaturi se još može naći i izraz čerkez, što prevedeno označava široke krajeve rukava u jedne vrste košulja, najčešće anterija.

Porodica Čerkez u bliskom je srodstvu sa Halilagićima. Podaci upućuju na to da su Halilagići nastali upravo od Čerkeza. Navodno, postoji predanje po kojem se jedan član porodice Čerkez postidio svog prezimena. Kako je nosio ime Halil, svojoj porodici odredi prezime po svom imenu. S obzirom da je pripadao aginskom porijeklu, porodica mu dobi prezime Halilagić.

Današnji članovi porodice Čerkeza do danas ostali su na prostorima sela Prnjavor. Tek manji dio doselio se u blizini Bihaća. Mlađa generacija ove porodice uglavnom je školovana. Ima ih zanatlija, službenika i drugih gradskih zanimanja.

## ČETIĆI

Za Četiće se pouzdano zna da su starosjedioci u Bihaću. Vjerovatno su islamizirani. Preci Četića došli su na ove krajiške prostore sa područja Like gdje su imali velika imanja. Po povratku na bihaćko područje dobili su zemlju pjeskulju uz samu Unu, u naselju Hatinac.

U ovom dijelu grada Una sa svojim slapovima i kaskadam stvorila je idealne uslove za bavljenje mlinarstvom. Ova porodica iskoristila je prirodne blagodati da bi prije stotinjak i više godina izgradili prvi mlin na vodenim pogon.

U stara vremena nimali svoje harman dan se vrtio mlin danas se rado sjec proveo u mlinu.

Dolaskom električ pedesetih godina je mlinarstvo na snabdijevati brašn na Uni dovelo u izdržali su konkuren postali samo turisti

Prezime Četić do Nesumnjivo je da dobijali razne benef Islamiziran je kak porodica u Lici sa za druge, slabo se p

Bihaćki Četići su u o kojoj rado govore njima ima fakultets privatnih poduzetn majora bivše JNA, prosvjetnog radnik komore i Prosvjetne

Četići su brojna i objekata u naselju urbanom dijelu gr

## ČIKIĆI

Čikići spadaju u prostore došli s zemana, tragove ov širom Bosne.

U porodici ne znaju su podigli porodičnu je odmah poslije D

vili su očevu  
ne apoteke u  
ašinskoj školi  
pamte Esada  
dica. Tihe su  
  
došli među  
urske vojske,  
jer se jedna  
kezi su svoje  
  
U literaturi  
kava u jedne  
  
ju na to da  
po kojem se  
o ime Halil,  
ao aginskom  
  
ela Prnjavor.  
ce uglavnom  
  
islamizirani.  
imali velika  
samu Unu,  
  
ealne uslove  
ti da bi prije

U stara vremena naselje Hatinac pripadalo je begovskim porodicama koje su ovdje imali svoje harmane za vršenje žita. Četićima je pogodovala ova situacija. Po cijeli dan se vrtio mlinski točak tako da je radilo po nekoliko mlinara. Stariji Bišćani i danas se rado sječaju vlasnika mлина, Bekira Četića, koji je čitav svoj radni vijek proveo u mlinu.

Dolaskom električnih mlinova ovi na vodenim pogon gube svoj značaj. Bihać je pedesetih godina prošlog stoljeća dobio veliki parni mlin u naselju Ružica. Time je mlinarstvo na ovom području krenulo u ekspanziju. Stanovništvo se počelo snabdijevati brašnom i kruhom Iz državnih mlinskih kapaciteta, što je mlinove na Uni dovelo u tešku situaciju. Samo najuporniji mlinari, među kojima i Četići, izdržali su konkurenциju državnih mlinova da bi šezdesetih godina njihovi mlinovi postali samo turistička atrakcija.

Prezime Četić došlo je od turske riječi Četedžija (četovodja, onaj koji četuje). Nesumnjivo je da su im se preci uključivali u ratne pohode turske vojske, za što su dobijali razne beneficije. U porodici tvrde da im je predak živio na području Like. Islamiziran je kako bi zadržao svoja imanja. i danas postoji nekoliko kršćanskih porodica u Lici sa prezimenom Četić. Premda su "rođaci" iz Like i Bosne čuli jedni za druge, slabo se posjećuju. Ostalo im je uvjerenje da su jedne loze.

Bihački Četići su u davna vremena živjeli sa reputacijom mlinara. Danas je to prošlost o kojoj rado govore stariji članovi. Mlađe generacije Četića školovani su ljudi. Među njima ima fakultetski obrazovanih članova, zanatlija, službenika, visokih vojnih lica. privatnih poduzetnika itd. Od istaknutijih treba spomenuti Hasana Četića, general-majora bivše JNA, zatim Husu, sudiju Okružnog suda u Bihaću, Adema Četića, prosvjetnog radnik. Spomenuti treba Remziju i Husu, popularne šofere Sreske komore i Prosvjetno-pedagoškog zavoda u Bihaću, itd.

Četići su brojna i monolitna porodica. Najveća im je koncentracija porodičnih objekata u naselju Hatinac, poredanih jedni uz druge sa desne obale Une. U urbanom dijelu grada ima nekoliko članova ove porodice.

## ČIKIĆI

Čikići spadaju u porodice koje su pridošle na krajiške prostore. Na bihačke prostore došli su prije Drugog svjetskog rata. U pradavna vremena, Iz turskog zemana, tragove ove porodice nalazimo na ličkom području, odakle su se raselili širom Bosne.

U porodici ne znaju mnogo o svojim precima. Iz oskudnih podataka saznajemo da su podigli porodičnu kuću u Gornjem Prekounju. Glava porodice Alija Čikić otvorio je odmah poslije Drugog svjetskog rata privatnu brijačku radnju. Zbog svoje vesele

u. Vladimir Sinicki takođe je dinama u bihaćkoj šumariji.

su Nikolaj Mamuntov, jedan jetskog rata Njegov zemljak generacije Bišćana naučile su u sjećanju kao stručnjak za

a mnoga događanja u gradu.  
a bi prepuštena stihiji. Grad  
ni su svoje došljake iz velike  
opravštvo, zavolili ih tako da

Mlađi naraštaji odselili su se  
o od mlađih vratio u zemlju  
Bišćana zadržana su sjećanja

## LITERATURA

1. N. Maslak, *Porijeklo Bošnjaka bihaćkog kraja* ("Unsko-sanske novine", br. 166/1999. god.)
2. M. Karanović, *Pounje u Bosanskoj krajini* knjiga 20. Beograd 1925. god.
3. Kosta Herman, *Muhamedanske epsko-lirske pjesme*
4. R. Lopašić, *Bihać i Bihaćka krajina*
5. M. Hadžijahić, *Porijeklo bosanskih Muslimana*
6. N. Maslak, *Porijeklo Bošnjaka bihaćkog* ("Unsko-sanske novine", broj 173/1999. god.)
7. B. Felić, *Felić porodično stablo*  
Bihać 2001. god.
8. M. Dupanović, *Porodično stablo Dupanovića*  
Bihać 2003. god.
9. M. Mašić, *Bihaćke medrese*  
Bihać 1998. god.
10. M. Kozličić, *Stanovništvo i naselja Unsko-sanskog područja 1879-1921. godine*  
Bihać, 1999. god.
11. Matični uredi Bihaća i okolnih mjesta
12. Posebna istraživanja gradskih i prigradskih naselja, od 1962-2006. godine